

# Google Nik Collection

1° - Interface créative comportant une collection d'applications, chacune vous permettra de nombreux effets à vos images.

Site : <https://www.google.com/nikcollection/>

## Analog Efex Pro

Explore the look and feel of classic cameras, films, and lenses.

[More details](#)



## Color Efex Pro

A comprehensive set of filters for color correction, retouching, and creative effects.

[More details](#)



## Silver Efex Pro

Master the art of black-and-white photography with darkroom-inspired controls.

[More details](#)



## Viveza

Selectively adjust the color and tonality of your images without complicated masks or selections.

[More details](#)



## HDR Efex Pro

From natural to artistic, explore the full potential of HDR photography.

[More details](#)



## Sharpener Pro

Bring out hidden details consistently with the professional's choice for image sharpening.

[More details](#)




## Dfine

Improve your images with noise reduction tailored to your camera.

[More details](#)




**Analog Efex Pro** : reproduire l'apparence des tirages "à l'ancienne". Choisissez l'une des 10 combinaisons d'outils.




**Color Efex Pro** : un ensemble complet de filtres pour la correction chromatique, les retouches et l'application d'effets créatifs. Choisissez et combinez les filtres qui vous intéressent parmi les 55 proposés.



**Silver Efex Pro** : Les contrôles noir et blanc sophistiqués vous permettent d'obtenir rapidement d'excellents résultats : luminosité dynamique, contraste doux, amplification des blancs et des noirs. Émulez près de 20 types de films courants, peaufinez les finitions avec les encres et les bordures, et affinez vos photos pour obtenir un rendu noir et blanc parfait.



**Viveza** : Vous pouvez choisir la zone à améliorer. Plus besoin de masques ni de sélections ! A l'aide des curseurs régler rapidement les différents paramètres : luminosité, contraste, saturation, ombres, teinte, température des couleurs et valeurs RVB. La commande "Structure" exclusive vous permet d'accentuer les textures et les détails sans générer de parasites ou de halos indésirables. Vous pouvez effectuer des retouches sur les couleurs, la luminosité et la structure d'une photo, et reprendre séparément ces modifications plus tard. Viveza est également doté de niveaux et de courbes.



**HDR Efex Pro** : Restaurez les tons clairs, ouvrez les ombres et ajustez la tonalité jusqu'à obtenir une photo parfaitement équilibrée et naturelle.

La combinaison de réglages prédéfinis. Commencez par choisir le style qui vous convient, puis peaufinez les détails pour obtenir une photo qui ne ressemble qu'à vous.



**Sharpener Pro** : Accentuez les détails et les textures de vos photos. Avec les outils Structure, Contraste local et Focus, optimiser la netteté de vos photos devient un jeu d'enfant.

Les points de contrôle permettent des modifications ciblées.



**Dfine** : Dfine permet d'ajuster le contraste et de réduire le bruit.

Grâce aux différents profils créés automatiquement pour chaque photo, la réduction du bruit porte uniquement sur les éléments parasites, ce qui permet de préserver un maximum de détails. Les points de contrôle vous permettent d'éliminer le bruit sans recourir à des masques.




## 2° - Procédure d'installation

Télécharger la suite :

Cliquez sur « Download » (429 Mo)

Suivant votre système d'exploitation, faites votre choix :



A l'issue du téléchargement, lancez l'installation.

Ce programme peut fonctionner de façon autonome ou s'installer en tant que plug-ins sur plusieurs logiciels, Photoshop de CS4 à CC, Lightroom 3 à 6 et CC, Aperture et Photoshop Element 9 et ultérieures. Il suffit que l'éditeur d'images soit compatible avec les filtres 8bf.

Logiquement l'installation du logiciel crée des liens directs sur Photoshop et Lightroom, ce qui rend l'application prête à l'emploi.

Dans Photoshop : vérifiez dans le menu Filtre si la Nik Collection apparaît, dans Lightroom, placez-vous sur une photo et cliquez sur le bouton droit de la souris, un menu contextuel apparaît, allez dans Modifier dans : la liste des applications est présente, passez à l'étape 5.

Autrement suivez la procédure suivante : pour que la collection soit active dans votre logiciel, il faudra l'intégrer manuellement en copiant les plug-ins dans le dossier réservé aux filtres, en veillant à choisir la bonne version 32 ou 64 bits.

L'appuie sur les touches Windows+Pause du clavier, vous indiquera votre Type de système.

# 3° - Photoshop

## Source


Pour trouver ces plug-ins, il vous suffit de les copier de la source :

### 32 bits :

C:\Program Files\Google\Nik Collection\Analog Efex Pro 2

### 64 bits :

C:\Programmes\Google\Nik Collection\Analog Efex Pro 2\Analog Efex Pro 2 (64-Bit)



Copier le ou les fichier(s)

## Cible


C:\Programmes\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\Plug-Ins\Effects

Nom	Modifié le	Type	Taille
Analog Efex Pro 2	10/12/2016 11:28	Dossier de fichiers	
Color Efex Pro 4	10/12/2016 11:29	Dossier de fichiers	
Dfine 2	10/12/2016 11:29	Dossier de fichiers	
HDR Efex Pro 2	10/12/2016 11:29	Dossier de fichiers	
Sharpen Pro 3	10/12/2016 11:29	Dossier de fichiers	
Silver Efex Pro 2	10/12/2016 11:29	Dossier de fichiers	
Viveza 2	10/12/2016 11:29	Dossier de fichiers	
Uninstall Nik Collection.exe	13/07/2015 09:17	Application	172 Ko

Refaite l'opération avec chaque outil. Au final, vous obtenez ceci :

Nom	Modifié le	Type	Taille
Analog Efex Pro 2.8bf	13/07/2015 09:16	Fichier 8BF	18 684 Ko
Background.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
Color Efex Pro 4.8bf	13/07/2015 09:16	Fichier 8BF	18 792 Ko
Dfine2.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	10 699 Ko
Filter Gallery.8bf	13/01/2016 03:11	Fichier 8BF	6 143 Ko
FineStructures.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
HDR Efex Pro 2.8bf	13/07/2015 09:16	Fichier 8BF	17 910 Ko
HotPixels.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
Shadows.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
SHP3OS.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	10 353 Ko
SHP3RPS.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	10 052 Ko
Silver Efex Pro 2.8bf	13/07/2015 09:17	Fichier 8BF	15 257 Ko
Skin.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
Sky.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
StrongNoise.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
Viveza2.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	10 662 Ko

Pour vérifier si l'installation c'est bien déroulé, il vous suffit de lancer Photoshop, vous devriez constater une nouvelle boîte de dialogue « 1 », puis ouvrez une image, allez dans Filtre, une nouvelle ligne apparaît, cliquez dessus, un menu déroulant vous propose la suite « 2 ».



## 4° - Lightroom

### Source

Disque local (C:) > Programmes > Adobe > Adobe Photoshop CC 2015 > Required > Plug-Ins > Effects

Nom	Modifié le	Type	Taille
Analog Efex Pro 2.8bf	13/07/2015 09:16	Fichier 8BF	18 684 Ko
Background.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
Color Efex Pro 4.8bf	13/07/2015 09:16	Fichier 8BF	18 792 Ko
Dfine2.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	10 699 Ko
Filter Gallery.8bf	13/01/2016 03:11	Fichier 8BF	6 143 Ko
FineStructures.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
HDR Efex Pro 2.8bf	13/07/2015 09:16	Fichier 8BF	17 910 Ko
HotPixels.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
Shadows.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
SHP3OS.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	10 353 Ko
SHP3RPS.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	10 052 Ko
Silver Efex Pro 2.8bf	13/07/2015 09:17	Fichier 8BF	15 257 Ko
Skin.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
Sky.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
StrongNoise.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
Viveza2.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	10 662 Ko

Copiez l'ensemble des fichiers 8bf.


## Cible

C:\Programes\Adobe\Adobe Lightroom\Modules

Disque local (C:) > Programmes > Adobe > Adobe Lightroom > Modules


Nom	Modifié le	Type	Taille
Analog Efex Pro 2.8bf	13/07/2015 09:16	Fichier 8BF	18 684 Ko
Background.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
Color Efex Pro 4.8bf	13/07/2015 09:16	Fichier 8BF	18 792 Ko
Dfine2.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	10 699 Ko
Filter Gallery.8bf	13/01/2016 03:11	Fichier 8BF	6 143 Ko
FineStructures.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
HDR Efex Pro 2.8bf	13/07/2015 09:16	Fichier 8BF	17 910 Ko
HotPixels.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
modules.txt	06/04/2015 19:32	Document texte	0 Ko
Shadows.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
SHP3OS.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	10 353 Ko
SHP3RPS.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	10 052 Ko
Silver Efex Pro 2.8bf	13/07/2015 09:17	Fichier 8BF	15 257 Ko
Skin.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
Sky.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
StrongNoise.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	4 583 Ko
Viveza2.8bf	09/06/2015 14:34	Fichier 8BF	10 662 Ko

Lancez Lightroom, puis allez dans le module Développement, cliquez sur le bouton droit de votre souris, la collection s'affiche en sélectionnant dans la boîte de dialogue « Modifier dans ».




## 5° - Dernière vérification

Dans Lightroom, lors de l'utilisation d'une des applications, la fenêtre suivante apparaît conservez l'option par défaut.



Dans Photoshop, suivant l'application, vous aurez la possibilité dans les paramètres en bas à gauche, l'onglet 'Après avoir cliqué sur OK', vérifié que l'option "appliquez l'effet filtré à un autre calque" ; il est conseillé de faire toujours une copie, ce qui vous préserve certains déboires.



A vous de découvrir toutes ces nouvelles possibilités qui vous aideront à obtenir la quintessence de vos images.

Un site intéressant : <http://menilmonde.com/2013/12/presentation-des-plug-ins-de-retouche-nik-collection/>